

Yūna o Lemetse

Sesotho
Mohato

1B

Samuel Mazungwe Mtsweni



Ulwazi
Lwethu



Medumo (poeletso)

g, r, s, t, p, q

Medumo (e metjha)

u, y

Lentswe-Lethusi (poeletso)

Ntate

Yuna o Lemetse

Sesotho

Mohato 1B

ISBN: 978-1-77981-142-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Samuel Mazungwe Mtsweni

Mofetoledi: Erlina Makhamalemele

Motshwantshisi: Siya Masuku

Moralo le sebopheho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Yuna o Lemetse



Samuel Mazungwe Mtsweni



Pula ke eo.

Yuna o ya hae.



Koloi e lebelo ke eo.


Yuna o leka ho e siya.





Po! Yuna a wa.

Koloi ya ikela ka lebelo.



Yuna a lemala.

Yuna a bona madi.






Ntate a kuka Yuna.

Ba ya ho mooki.





Mooki o lekola Yuna.

Mooki o ne a le mosa.



Yuna a bososela.

Ke a fola.





Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke baisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Bugi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaitha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setsa
- Dietra tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusa
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkongo

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlelabore
- Moriana wa phodiso
- Kwenda e lonya
- Motswana o Molemo
- Mothei wa dithlapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetsetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalie sa Nnene

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara Ieshodu
- Twaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi



ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Room to Read*



NELSON MANDELA
Institute for
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projekya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisisweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projekya ena e tobile ho ruta le ho ntlatatsa ho bala le ho utlwisia puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehlodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



**Ulwazi
Lwethu**

